



Republic of Botswana

Ministry of Health and Wellness

DIPOTSO DIPATLISISO KA MAIKUTLO LE KAMOGELO YA MOKENTO WA COVID-19 MO BOTSWANA

SECTION A – DEMOGRAPHIC INFORMATION

A1. Boagedi

- Motswana
 Tse dingwe: _____

A2. Dingwaga _____

A3. Bong

- Rre
 Mme
 Tse dingwe

A4. Lenyalo

- Ga ke a nyalwa
 Ke nyetswe
 Ke ne ke nyetswe
 Motlholagadi/moswagadi

A5. Lefelo la bonno

- Motse selegae
 Motse setoropo
 Toropo

A6. Tiro

- Ke a bereka
 Ga ke bereke
 Ke moithuti
 Tse dingwe

Turn Page Over

A7. Dithuto

- Primary
- Junior Secondary
- BGCSE/ IGCSE
- Under Graduate
- Post Graduate

A8. Tumelo

- Sekeresete
- Hindu
- Islam
- Buddhism
- Tse dingwe

SECTION B – DIKITSO

B1. A o tshela ka bongwe jwa malwetse a a fa tlase?

- Madi a Matona
- Sukiri
- Kankere
- Khupelo
- Malwetse a pelo
- Malwetse a mahatlha
- A mangwe _____
- Ga gona

B2. A o itse ka mokento wa COVID-19?

- Ee
- Nnyaa

B3. A mokento o le nosi o ka go sireletsa mo bolwetseng jwa COVID-19?

- Ee
- Nnyaa

B4. Mokento wa COVID-19 o tsewa ke batho ba ba dingwaga tse di lesome

le boferabobedi fela.

Nnete

Ga se nnete

B5. Mokento wa COVID-19 o fetola batho o ba dira dikwena?

Nnete

Ga se nnete

B6. Mokento o ka baka ditlamorago tse di akaretsang go ruruga fa go neng go kentiwa teng kgotsa go gotela le tlhogo e opang.

Nnete

Ga se nnete

B7. Ke tla tswelera ka go rwala mask, go tlhapa diatla le go katologana morago ga go tsaya mokento wa COVID-19.

Ee

Nnyaa

B8. Ke ofe motlhale o o siameng wa go gasa melaetsa?

Seromamowa

TV

Pampiri ya Dikgang

Maranyane

Internet

Tse Dingwe _____

B9. Ke efe metswedi ya melaetsa e e tshepegang?

Maranyane

Goramente

WHO

Internet

Tse Dingwe _____

SECTION C – MAIKUTLO LE MAITEMOGELO

C1. A o ikemiseditse go tsaya mokento wa COVID-19 fa o nna teng?

Ee

Nnyaa

C2. O dumela fa mongwe le mongwe a tshwanetse go tsaya mokento o?

Ee

Nnyaa

C3. A o dumela fa mokento wa COVID-19 o babalesegile go dirisiwa?

Ee

Nnyaa

C4. Fa o ka itse gore mokento o wa COVID-19 o na le ditlamorago (go ruruga fa o kentilweng teng, go gotela le tlhogo), o ka dumela go tswelela o o tsaya?

Ee

Nnyaa

C5. A o kile wa tsaya mokento wa thibelo mo nakong e e fetileng?

Ee

Nnyaa

C6. A o kile wa seka wa dumela go tsaya mokento mo nakong e e fetileng?

Ee

Nnyaa

SECTION D – NGWAO, SETSO LE TUMELO

D1. A o na le mabaka a setso kgotsa a tumelo a ka go itsang go tsaya mokento wa COVID-19?

Ee

Nnyaa

D2. A o dumela gore o na le ditsela tse dingwe tsa tumelo kgotsa ngwao tse di ka go sireletsang go na le mokento wa COVID-19?

Ee

Nnyaa